

**Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA /
Društveni odnosi u sportu**

Naziv predmeta:	Društveni odnosi u sportu			
Šifra predmeta	Status predmeta	Semestar	Broj ECTS kredita	Fond časova (P+V+L)
8740	Obavezan	2	5	2+1+0
Studijski programi za koje se organizuje	FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA			
Uslovljenost drugim predmetima	Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta			
Ciljevi izučavanja predmeta	Dublji uvid u probleme, protivurečnosti i konfuzije vezane za društvene odnose u sportu koji će omogućiti studentima da pravilno sagledaju sopstvenu ulogu, zatim potrebu stanoništva za cjeloživotnim učešćem u sportskim aktivnostima, kao i poseban značaj učešća posebnih populacija u navedenim aktivnostima.			
Ishodi učenja	Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opisuje sociološke teorije u sportu; Analizira učešće djece i omladine u sportu; Kritički sagledava nasilje u sportu; Analizira odnos potike i sporta; Prepoznaje specifičnosti učešća manjinskih grupa u sportu.			
Ime i prezime nastavnika i saradnika	prof. dr Stevo Popović			
Metod nastave i savladanja gradiva	Predavanja, seminarski radovi, konsultacije i provjera znanja			
Plan i program rada				
Pripreme nedjelje	Priprema i upis semestra			
I nedjelja, pred.	Uvodno predavanje			
I nedjelja, vježbe	Uvodno predavanje			
II nedjelja, pred.	Šta predstavljaju društveni odnosi u sportu			
II nedjelja, vježbe	Šta predstavljaju društveni odnosi u sportu			
III nedjelja, pred.	Socijalne teorije			
III nedjelja, vježbe	Socijalne teorije			
IV nedjelja, pred.	Učešće djece u sportu			
IV nedjelja, vježbe	Učešće djece u sportu			
V nedjelja, pred.	Sport u srednjim školama i na univerzitetima			
V nedjelja, vježbe	Sport u srednjim školama i na univerzitetima			
VI nedjelja, pred.	KOLOVKOJUM I			
VI nedjelja, vježbe	KOLOVKOJUM I			
VII nedjelja, pred.	Nasilje u sportu			
VII nedjelja, vježbe	Nasilje u sportu			
VIII nedjelja, pred.	Politika i sport			
VIII nedjelja, vježbe	Politika i sport			
IX nedjelja, pred.	Etnička i rasna pripadnost i sport			
IX nedjelja, vježbe	Etnička i rasna pripadnost i sport			
X nedjelja, pred.	Učešće osoba ometenih u razvoju u sportu			
X nedjelja, vježbe	Učešće osoba ometenih u razvoju u sportu			
XI nedjelja, pred.	Rodna ravnopravnost i sport			
XI nedjelja, vježbe	Rodna ravnopravnost i sport			
XII nedjelja, pred.	KOLOKVIJUM II			
XII nedjelja, vježbe	KOLOKVIJUM II			
XIII nedjelja, pred.	Društvene klase i sport			

XIII nedjelja, vježbe	Društvene klase i sport					
XIV nedjelja, pred.	Budući izazovi društvenih odnosa u sportu					
XIV nedjelja, vježbe	Budući izazovi društvenih odnosa u sportu					
XV nedjelja, pred.	ZAVRŠNI ISPIT					
XV nedjelja, vježbe	ZAVRŠNI ISPIT					
Opterećenje studenta	Nedjeljno: 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sati predavanja 1 sati vježbi 2 sati i 20 minuta individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: (5 sati i 20 minuta) x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta (priprema) + 24 sati (dopunski rad)					
Nedjeljno	U toku semestra					
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta 2 sat(a) teorijskog predavanja 0 sat(a) praktičnog predavanja 1 vježbi 3 sat(a) i 40 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije	Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30=150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 30 sati i 0 minuta Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)					
Obaveze studenta u toku nastave	Prisustvo nastavi, obrađivanje zadatih tematskih zadataka, polaganje kolokvija i završnog ispita					
Konsultacije	Ponedjeljkom od 10 do 11 časova					
Literatura	Popović, S. (2014). Društveni odnosi u sportu. Skripta; Skempler, G. (2007). Sport i društvo. Beograd: Clio.; Koković, D. (2006). Sociologija sporta. Beograd: Sportska akademija.; Cookley, J. (2003). Sport in Society: issues and controversies. New York, NY: McGraw-Hill.; Woods, R. (2011). Social Issues in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics.; Smith, E. (2010). Sociology of Sport and Social Theory. Champaign, IL: Human Kinetics.					
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje	Polaganje dva kolokvija (po 20 poena), prisustvo nastavi i aktivnosti tokom nastave (po 5 poena) i polaganje završnog ispita (50 poena) - prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.					
Posebne naznake za predmet	Nema					
Napomena	Nema					
Ocjena:	F	E	D	C	B	A
Broj poena	manje od 50 poena	više ili jednako 50 poena i manje od 60 poena	više ili jednako 60 poena i manje od 70 poena	više ili jednako 70 poena i manje od 80 poena	više ili jednako 80 poena i manje od 90 poena	više ili jednako 90 poena